



education

Department:
Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITI -12

SETSWANA PUO YA TLALELETSO (FAL)

PAMPIRI YA NTLHA (P1)

EXAMPLER

MMEMORANTAMO

MADUO: 80

NAKO: 2 Diura

Memorantamo, o na le ditsebe di le 4.

MEMORANTAMO

KAROLO YA A

TEKATLHALOGANYO

POTSO 1

- 1.1.1 (a) 10 – 16 (bapagami) (1)
(b) 17 – 23(bapagami) (1)
(c) 24 - 30(bapagami) (1)
- 1.1.2 Go mo thusa go beeletsa tse dintšhwa (1)
- 1.1.3 Nnyaya, ga se ona fela a botlhokwa le diporofense tse dingwe di botlhokwa. (2)
- 1.1.4 Go ba tseela makwalo a go kgweetsa le go ba naya kotlo e e masisi. (2)
- 1.1.5 (a) ba sega tsebe fa go sa tshwanelang
(b) ba folosa gongwe le gongwe
(c) ba kgweetsa ka lobelo lo lo kwa godimo
(d) ga ba tlhokomele matshwao a tsela.
(dikarabo di le pedi fela) (2)
- 1.1.6 Ntlha – gonne bangwe ba bona ga ba tlhokomele matshwao a tsela. (3)
- 1.1.7 (a) Go feta motho yo o fa pele ga gago/sejanaga
(b) Go itlhokomolowa/ Go se kgathalelwe. (2)
- [15]
- 1.2.1 Pogiso ya basadi. (dikarabo tsa baithuti di elwe tlhoko). (2)
- 1.2.2 Lekau le le tlhagelelang mo setshwantshong le itaya lekgarebe ka thupa. (2)
- 1.2.3 Lekgarebe le ka ne le le matlhomantsi.(dikarabo tsa baithuti di elwe tlhoko). (2)
- 1.2.4 Nnyaya. Fa motho a dirile phoso o tshwanetse go e bontshiwa kwa ntle ga go itewa / kgotsa go tshwanetse gore go buisanwe. . (3)
- 1.2.5 Maikutlo a kilo / letlhoo mo bathong ba borre (2)
- 1.2.6 Ba tshwanetse go begwa kwa mapodiseng. (2)
- 1.2.7 Ba ka bolaana / ba ka tlogelana / ba ka golofatsana. (2)

MADUO A KAROLO YA A

[15]
[30]

KAROLO YA B

TSHOSOBANYO

POTSO 2

Itshokeng o imisitse mosetsana yo mmaagwe a sa mo rateng gammogo le bagaabo. Ka a ne a sa itse gore a mmaagwe o tlile go mo thusa, a lala a sa robala ka molato o tlisiwa. O ne a itshola ka se a se dirileng gonne a tshwenyegile gore ngwana wa gagwe o tla tlhoka rraagwe. A ipotsa gore batho ba mo motseng le badumedi ba tla reng ka tiragalo e. Ka a ne a sena boroko a tsoga phakela a gotsa molelo mme lesedi la molelo wa gagwe la gakgamatsa badiredi ba gaabo.

Diteng: 7

Puo: 2

Kagego: 1

10

[10]

KAROLO YA C

TIRISO YA PUO

POTSO 3

- 3.1.1 (a) Maratswana – bolwetse jwa sukiri bo mo momonne mo go setseng maratswana fela. (2)
(b) Mmejana – mmejana wa gagwe o boetse mo mannong. (2)
- 3.1.2 (a) Ona a gagwe a atlaletse lore. (1)
(b) A fetola mme a ribegile sona. (1)
- 3.1.3 (a) Eng? - Monna yole o dira eng fale? (2)
(b) Mang? – Morutisi o bitsa mang? (2)
- 3.1.4 (a) Bana ba gompiano ba tsoga motshegare. (1)
(b) Bannabagolo ba tshwere dikgang ka fa tlase ga setlhare. (1)
- 3.1.5 Ngwana o ne a re palakata, mo ntlong re sa mo solofela! (1)
- 3.1.6 Ee, ke a lwala ga ke a tshwarwa ke tlala (2)
- 3.1.7 (a) O moleele - Moriri o moleele o ne o lepeletse mo ditsebeng. (2)
(b) Tse pedi - Tau e jele dinku tse pedi motshegare. (2)
- 3.1.8 Banna ba bua kgomo ya lenyalo (1)
- 3.1.9 (a) Tlhalosi ya tshwantshanyo/ tshwantshanyo – mokgwa. (1)
(b) Pheteletso. (Mothofatso) (1)

- 3.1.10 (a) Rre o a lwala mme o ya tirong (1)
(b) A o tsamaya le nna kgotsa o a sala. (1)
- 3.1.11 (a) Bošwa. (1)
(b) Monnamogolo (1)
- 3.1.12 (a) Go kgotsofala (1)
(b) Go se lebe motho mo matlhong/ Go leba kwa tlase/ Go tlhajwa ke ditlhong. (1)
- 3.1.13 (a) motho ga a itsiwe e se naga./Motho ke motho ka batho ba ba bangwe/Gaabo motho go thebephatshwa/ Motho kgole ya pula, o bošwa a bofologa/ bana ba motho ba kgaogana tlhogo ya tsie. (2)
- 4.1 Ngwana yo o mo setshwantshong o utlwisitswe botlhoko ke banna ba ba tlhagelelang mo go sona. (2)
- 4.2 Go gogela le go ngoka babuisi. (2)
- 4.3 Le tlisa / bontsha tsiboso ka se se diragalang mo setshwantshong. (2)
- 4.4 Go bontsha gore motshwantshi o ne a eme mo bogareng. (2)
- 4.5 Motshwantshi o ne a se kgakala e bile a se gaufi ka gonne setshwantsho se itekanetse; ga se setona thata e bile ga se sennyete thata. (2)

[40]

MADUO A KAROLO C

[80]

PALOGOTLHE